Liberacana
Konstrui
Detrui
Barikado

ANARKIO KAJ ESPERANTO

ANARKIO

INFORMA MONATA
BULTENO
MARTO 2015
Nº 29

Jes, mi estas en favoro de la abortas, sekura por ĉiuj.

Kontraŭdiri la plej citita aserto siatempe: "Neniu estas por-aborto, sed en favoro de leĝigo." Mi ne estas por legalizo. Estante anarkiisto kaj ne reconher la Ŝtato, kiel petante legalizo por organo ke ne rekonas kiel legitima? Ŝtato kaj liaj leĝoj rekoni tio afero ne funkcias, ĉiuj homoj mokas je iu nivelo, rasismo estas krimo kaj homoj devas fari sendistinge, do ... Ĉu ĝi peti la benojn de patraĉjon Ŝtaton estas la reale bezona? Mi ne pensas tiamaniere ... Mi komprenas ke vivi, plene devigitaj, ene tiu opresivo sistemo kaj ni estas postulita por sekvi ĉi tiujn leĝojn, eble legalizo reduktus almenaŭ la kriminala persekutado de virinoj, sed ne solvas siaj morala kaj fizika persekutado kaj juĝo.

Virinoj kiuj spertas abortos spontaneaj aŭ kolerigxas, estas traktitaj en hospitaloj kiel monstrinoj, kiel murdistinoj, la personoj juĝas ŝin, oni fingromontras ŝin, oni kritikas kaj masakras, tiu konscio pri kio estas malbone kaj peko estas disvastigis de frua aĝo kondamni ŝin se tio okazi. Legalizo ŝanĝos tion? Mi dubas.

Kiam diskuti la temon de virinoj, la unua aserto kiu okazas kun la plimulto de ili estas kiu diras "Mi neniam farus, sed ne recrimimo kaj kredas ke oni devus laŭleĝigi" kaj aliaj alvenas al absurdon de diri »Mi ne farus ĉi barbaraĵo, sed mi estas en favoro de leĝigo" kiam hipokrita kaj izolita estas tiuj virinoj de la fratinoj kiuj abortis? Kio reala empatio kaj ina fratineco estas tio? Do mi distancas kaj diferencas de la "krimulino ke faris barbaraĵo sed mi diras por resti beleta ke mi estas proksima ilin kaj mi akceptas ilin"? Legalizo ne ŝanĝos tion.

Virinoj montrante siajn gravedecojn deklari por aŭ kontraŭ abortigo, ilia belaj ventroj iras rekte kiel pugnobato en la stomako de virinoj kiuj abortis "rigardu, mi amas mian filon, vi ne", "mi povas gestate, vi ne", " Mi estas supera al vi ĉar mi prenos miajn agojn kaj vi ne povas, vi estas kovarda ino ". Do vi amas la venonta, tio estas seriozaj? Kie estas ina fratineco? Legalizo ne ŝanĝas tion.

Kiam ili komencis interveni en tiu procezo feminimo?

"En la dekoka jarcento, kun sciencaj malkovroj kaj medicina scio kaj la aserto de naciaj statoj kun la Franca Revolucio, la virino komencas perdi la konon de la korpo scion kaj speciale de konoj rilataj al reproduktado. Konsekvence la vidpunktoj en gravedeco, akuŝo kaj abortigo ankaŭ ŝanĝos. La feto estas konsiderata kiel aŭtonoma ento, kiu havas sekvojn por ambaŭ la interkonsiliĝojn de la Eklezio kaj por la stato. La sciencaj atingoj de la deksepa kaj dekoka jarcento influos la demografio kaj la ŝtata politiko pri la rolo de virinoj kaj ilia graveco por la reprodukto de estontaj civitanoj. La rolo de la tradicia naskiĝo akompanantoj ankaŭ ŝanĝiĝis kaj tiuj fariĝis la propeka kapro de la granda nombro da patrinaj mortkvantoj.

NI luktas por
egaleco kaj justeco...
kaj vin?
scias pli en anarkio.net
ANARKIO NUN!

Akuŝistinoj nun ricevi entrenamiento de la kuracistoj kaj ilia kampo de ago estas limigita. Dum ĝi disvolvis ĉi procezo igas danĝeraj al sano praktikoj (de akuŝo kaj la abortas) kiam plenumataj de virinoj sin aŭ per ne-kvalifikitaj naskiĝo helpistoj, pliigante la risko por la patrina vivo, krom establi punoj al la praktiko de aborto. Dum la deknaŭa jarcento kaj en la dudeka jarcento, la ŝtata protektos la nenaskitan kaj elstreki abortas. La malpliigo de la numero de naskiĝoj en la frua dudeka jarcento postulas statojn decidado pri abortigo. La unua leĝaro sur aborto aperas sisteme en la dudeka jarcento, kun la difino kaj punoj por tia krimo. Leviĝu en tiu periodo homoj trejnitaj por realigi la abortas, kvankam la kontraŭleĝa praktiko, pli sekure de sano vidpunkto, sed tio ne forigas la riskon de penaloj. "(Historio de aborto - Giulia Galeotti).

Mi ĵus ankoraŭ havis la parolado Avantaĝo legalizo. Nun mi faras proksima ŝtupo.

La konscienco kaj ŝanĝon de opinioj, plua klarigo de la popolo, ne la altrudo de dogmoj kaj kredoj de aliaj homoj, respekto, amo, solidareco kaj frateco, ŝanĝos tion, ne la stato kaj liaj leĝoj. Kaj eĉ por tiuj, kiuj kredas je ĉi tiu institucio, de neniu uzo establi ordojn se socio ne ŝanĝas.

Seksa eduko por malhelpi. Kontraŭkoncipaj metodoj por ne resti graveda kaj sekura abortigo por ne morti.

Ne Pereigu
viaj sonĝojn
Detruu viajn
limojn!
ANARKIO.NET

Virseksulismo kiel kaŭzon de malsanoj

Antaŭjuĝo dissiminado de virseksulismo inter personoj viroj tuŝas ilia sano, almenaŭ en Brazilo kaj prenas por miloj da tiuj personoj masklon tre seriozaj malsanoj kiel malsamaj tipoj de kancero, STDs (kiel sifiliso, aidoso aŭ AIDOSO en la portugala lingvo, ktp) kaj aliaj aĵoj.

Kie estas la problemo?

Homoj Viroj estas "kreita" (se ili kreita, povas esti deconstruidas en ĝia opresivo kaj esploristo aspektoj) ekde infanojn kiel "fortaj", "altruduloj", "konkurencivuloj" en stimulo procezoj / respondo / plifortigo por supozitan "aserto de sia vireco / virsekismo" (pardono min ĉar mi uzas tro citiloj, sed mi uzas por reliefigi punktojn kiuj aspektas natura sed ne estas). Ĉi tio kreas kondiĉo ke la persono diras virseksulo estas "forta preskaŭ nebridebla" kaj eviti ion, kio povus minaci lian vireca stato, inkludante en multaj kazoj ne faras periodajn vizitojn al medicina prizorgo aŭ rutino projekcio, kaŭzante longtempa damaĝoj eviteblaj kaj eviteblaj se identigitaj en tempo kun la necesaj ekzamenoj de via sano. Ankoraŭ la masklisma konduto kaŭzas malsanoj en aliaj personoj.

Ekzistas apenaŭ iu apogo grupoj por personoj viroj, estas granda rezisto de sano profesiaj homoj kiel de la proprajn virojn serĉi kaj subteni promocio kaj preventa sano programoj. Indikiloj montri ke viraj homoj havas pli malaltan vivdaŭron ol la ino personojn; mortoj pro malsanoj estas sube apenaŭ de la perfortaj mortoj (multaj akcidentoj aŭ uzo de armiloj), multaj kiu povus esti evitita aŭ mildigitaj se estis diagnozitaj en ĝiaj fruaj stadioj.

De tie la graveco de vira homo venas kune kaj diskuti iliajn sano malkaŝe sen kulturaj limigoj kiuj kondukas al morto, kune serĉi profesian sano homoj la informojn kaj preventaj agadoj kiuj kontribuas al plena sano energio kaj vivopoveco.

NE BALOTI!
confirma
ANARKIO.NET

Voĉdonu estas la morto de libera socia partopreno

La voĉdona procezo estas sistema murdo de politikaj rajtoj de individuoj kaj de la socio, precipe la premata kaj ekspluatata popolo, kiu ne estas organizitaj em klientistajn grupojn, kio estas la kutima maniero por implikiĝo en korupta brazila politiko.

Homoj balotado, rezignas sian privilegiojn kaj civitanoj homoj simple iginta spektantoj de homoj elektitaj homoj kaj iliaj subtenantoj grupoj, kiuj havas neniun devontigon al la tuta socio sed nur al liaj interesoj. Tiuj interesoj estas donitaj en spicita kongreso, fermis pordojn kaj malluma alkovoj kie administri kaj fek reguloj por ĉiu socio sendepende de la trafoj de tiaj akuzoj.

Por homoj, kiuj ankoraŭ havas ajnan dubon pri tio, pripensi sur sintenoj antaŭ kaj post la partio kaj la persono kandidato kiu ricevis la plej voĉdonoj kaj iĝis la administra persono prezidento de Brazilo. Metu institucian maldekstran, reformisto kaj aŭtoritata, la kampanjo uzis ĉiujn publikeco strategioj por montri kiel la solvo de la lando sen la necesaj mezuroj kvankam antieleitorais okaze postuloj; afero ke la kontraŭaj kandidaton persono faris, kaŭzante frenesí kaj histerio en serio en miloj da aktivuloj "kritika kaj konscia."

Kio postaj faktoj en malpli ol monato, montris ke la tuta kampanjo estis granda ludo, farso, farso, mensogo kaj nepopularaj mezuroj kiuj estis neita esti aplikita, kaŭzante granda surprizo la konservativa opozicio kaj lasante perpleksa ĉiuj tiuj "kritika kaj konscia" kiu prononcis la paroladon "malplej malbona", "ne-tiom kandidaton!" kaj farante "kritika / utila voĉdono".

Kiel populara dirante Pimp kaj diras "fek unufoje merdo, ne reen al la azeno" kaj diras "Vi kiuj voĉdonis maltrankviliga maniero" ... ekzistas multaj homoj mortas de pento, sed bedaŭrinde, pento ne mortigas, ĝi erodas la animo plendas, sed ne mortigas!

Nu ... se multaj homoj "kritika kaj konscia" ne volas resti sur la glavon de Damocles en la proksimaj elektoj, la organizo kaj konstruo de disrompiĝo de proponataj politikoj, alternativaj, rekta federisma kaj anarkiisto naturo estas nun, kie li vivas, kie vivi kaj kie vi laboras. Estas tempo disvastigi la fino de reprezentanto politiko kaj alporti rektan politikan praktikon kun nia tuta tago kaj ne malproksima estonteco, prokrastante ilian respondecon interferir en la kurso de socia vivo nun. Ni ripetas, ke anarkiista praktiko estas nun kaj eterne kaj ne ekzistas reprezento kiun fari. Forirantajn partioj, de la konvinka kaj aŭtoritata proponojn ni volas konservi siajn sklavojn homoj (ĉu de maldekstre, ĉu dekstra).

Tiu estas la konstruo de leĝa politika forto kiu povas kontraŭstari la leĝa politika forto kiu turmentas nin per iliaj postenoj kaj punoj kiuj montras, ke demokratio en Brazilo estas semantika ŝanĝo perforto de potencaj homoj je la alia.

Do ni estas jam en kampanjo, boicotear la enketoj kaj la lukto, subpremataj kaj ekspluatataj homoj. Ne atendu nun kiu neniam faris ion ajn por vi krom mensogo kaj peti pacienco. Pacienco eleganta maniero diri, "Iru morti en atendovicoj kaj iluzio programojn ..."

Foriru el ĉi, nia emancipeco estas nia laboro!


Ni luktas
por aboli ĉioj
sociajn klasojn!
Anarkio jam!
$
KONTINUAS LUKTANTO!

POTENCO
VEGANO

lernu
esperanto
aprenda
esperanto
anarkio.net

BESTO LIBERIGO


Vizitu nian interetan paĝon

ANARKIO KAJ ESPERANTO

HTTP://ANARKIO.NET

- Tekstojn;
- Imagojn;
- Agojn, ktp

Retadreso:
fenikso@riseup.net aŭ barriliber@anarkio.net
lobo@riseup.net

Ni ankoraŭ bezonas voluntulojn!

Nia iniciatemo bezonas voluntulojn por skribi, traduki, desegni aŭ por iu ajn kontribuaĵo.
Ĉia helpo estas bonvenan, dankon!
Sanon kaj anarkion!

Kontaktojn
Fenikso Nigra **Liberacana Barikado**
m.e.:barriliber@anarkio.net
m.e.:lobo@riseup.net
m.e.:fenikso@riseup.net

ANARKIO KAJ ESPERANTO

http://anarkio.net